



O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K

Principal cross sections




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K

Partial cross sections




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K

Heating




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K

Particle heating contributions




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K


Particle production cross sections




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,x)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,2n)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*)a




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*)p




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*)2a




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*)d




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*)he3




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,2np)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n2p)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,npa)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
angular distribution for (g,n*0) neutron




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
angular distribution for (g,n*1) neutron




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*c)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,x)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,2n)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*)a




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*)p




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*)2a




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*)d




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,2np)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n2p)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,npa)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*c)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,gma)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,p)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,d)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,t)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,he3)




O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,a)



O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,2p)



O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,pa)



O017 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,pd)

